

ESCOLA SANT JOSEP FRANCISCANES
ASSOCIACIÓ ESPORTIVA ESCOLAR SANT JOSEP

ACTIVITATS CURS 2017 – 18

Mataró, 1 de Setembre del 2017

Benvolguts pares :

Ja tenim preparades les activitats pel proper curs amb algunes novetats :

Si hi ha alguna altre proposta d'activitats estem oberts a oferir-la sempre que hi hagi un mínim de nens igual que les altres activitats es portaran a terme amb un mínim de 10 nens. Totes les activitats ofertades noves que no hi hagi prous nens al mes de juny inicialment no es realitzaran.

Els horaris previstos i preus de les demés activitats seran els següents :

	Dilluns	Dimarts	Dimecres	Dijous	divendres
17 a 18 h		Voleibol 1º e. Primària a 4 e.s.o		Voleibol 1º e. Primària a 4 e.s.o	
	Tennis P-5 a 4 e.s.o				Tennis p-3 a 4 e.s.o
	Futbol p-4 a 4 e.s.o	Patinatge 1º a 4 e.s.o		Patinatge 1º a 4 e.s.o	Futbol p-4 a 4 eso
		Esport i Anglès p-3 a 2º E.P		Esport i Anglès p-3 a 2º E.P	
		Ball Zumba 3º e.primària a 4º e.s.o		Ball Zumba 3º e.primària a 4º e.s.o	
17,15 a 19 h			Marxa Nordica A partir 16 anys i mares-pares		
19 a 20 h			Zumba grans A partir de 16 anys		

Els preus i modalitats de pagaments serien les següents :

	Pagament inicial setembre	Dos pagaments Setembre i desembre	Pagament mensual
Dos dies	190	110 – 110	60 euros setembre+(20 euros)x8 mesos
Un dia	130	70 + 70	70 +(12)x8 mesos

Marxa nòrdica - Es farà un grup de mares-pares i alumnes a partir de 16 anys. Es tracta d'aprendre una manera de caminar amb pals. Es farà una mica de tècnica i sortides a caminar. També hi ha previstes sortides alguns dissabtes o diumenges a concretar. Ho farà la Carme bruguera professora de l'escola. Es donarà informació a les reunions de pares inicials. Per més informació podeu envia un email a : cbruguera@santjosepfranciscanes.es

Descomptes : dos germans o més i per apuntar a un nen més de dos dies 10 % del total. No és acumulable el descompte. Recordeu que és necessari està al corrent de pagament del rebut de l'Ampa per fer les activitats .

El fet d'apuntar-se és compromís de fer l'activitat tot l'any. Si un nen es borra durant l'any no se li retornarà cap import pagat.

Per apuntar-vos heu d'omplir el formulari següent : <https://goo.gl/forms/1WLhkr7VQNFXQAFd2> i deixar el rebut del banc a recepció de l'escola. No es donarà cap nen per apuntat que no porti el rebut a porteria.

El pagament es farà com sempre a : **La Caixa compte nº 2100 4864 44 2200018869.**

Pels pagaments mensuals a part del pagament inicial es farà el ingrés a la Caixa i es portarà el rebut del pagament cada mes a l'escola.

Res més i esperant-vos el proper curs practicant esport i fent dels vostres fills un futur saludable :

Atentament

Norbert de Haro Giner

Coordinador de les activitats extra – escolars esportives